
Summary of Anomalies:

station info

BE orbit 67263 EGOI data missing 02-MAR-2008 02:24:58.686 - 02-MAR-2008 02:37:52.028	773.34200 [sec]
MI orbit 67263 EGOI data missing 02-MAR-2008 01:57:32.475 - 02-MAR-2008 02:05:02.810	450.33500 [sec]
SG orbit 67263 EGOI data missing 02-MAR-2008 02:36:50.171 - 02-MAR-2008 02:48:54.603	724.43200 [sec]
CM orbit 67263 EGOI data missing 02-MAR-2008 03:32:40.887 - 02-MAR-2008 03:44:24.299	703.41200 [sec]
BE orbit 67264 EGOI data missing 02-MAR-2008 04:04:36.981 - 02-MAR-2008 04:16:33.400	716.41900 [sec]
MM orbit 67264 EGOI data missing 02-MAR-2008 04:44:42.852 - 02-MAR-2008 04:50:39.269	356.41700 [sec]
MI orbit 67264 EGOI data missing 02-MAR-2008 03:33:16.250 - 02-MAR-2008 03:46:38.625	802.37500 [sec]
CM orbit 67264 EGOI data missing 02-MAR-2008 05:13:22.238 - 02-MAR-2008 05:22:18.673	536.43500 [sec]
MM orbit 67265 EGOI data missing 02-MAR-2008 06:26:43.254 - 02-MAR-2008 06:33:06.591	383.33700 [sec]
MI orbit 67265 EGOI data missing 02-MAR-2008 05:18:28.210 - 02-MAR-2008 05:21:00.782	152.57200 [sec]
MA orbit 67267 EGOI data missing 02-MAR-2008 09:07:51.890 - 02-MAR-2008 09:20:22.289	750.39900 [sec]
MA orbit 67268 EGOI data missing 02-MAR-2008 10:47:02.169 - 02-MAR-2008 10:58:23.523	681.35400 [sec]
MM orbit 67269 EGOI data missing 02-MAR-2008 13:07:53.926 - 02-MAR-2008 13:20:34.871	760.94500 [sec]
MM orbit 67270 EGOI data missing 02-MAR-2008 14:47:31.150 - 02-MAR-2008 15:00:12.736	761.58600 [sec]
MI orbit 67270 EGOI data missing 02-MAR-2008 14:19:11.819 - 02-MAR-2008 14:21:27.260	135.44100 [sec]
BE orbit 67271 EGOI data missing 02-MAR-2008 15:22:20.783 - 02-MAR-2008 15:33:23.578	662.79500 [sec]
MI orbit 67271 EGOI data missing 02-MAR-2008 15:53:25.699 - 02-MAR-2008 16:06:47.955	802.25600 [sec]
CM orbit 67271 EGOI data missing 02-MAR-2008 15:56:31.391 - 02-MAR-2008 16:08:20.519	709.12800 [sec]
MI orbit 67272 EGOI data missing 02-MAR-2008 17:34:59.820 - 02-MAR-2008 17:42:34.045	454.22500 [sec]
CM orbit 67272 EGOI data missing 02-MAR-2008 17:36:57.917 - 02-MAR-2008 17:45:51.222	533.30500 [sec]
MA orbit 67273 EGOI data missing 02-MAR-2008 18:50:20.593 - 02-MAR-2008 18:54:34.882	254.28900 [sec]
MM orbit 67274 EGOI data missing 02-MAR-2008 21:24:51.738 - 02-MAR-2008 21:37:32.536	760.79800 [sec]
MA orbit 67274 EGOI data missing 02-MAR-2008 20:23:10.869 - 02-MAR-2008 20:36:57.635	826.76600 [sec]
HO orbit 67275 EGOI data missing 02-MAR-2008 22:56:27.374 - 02-MAR-2008 23:09:45.917	798.54300 [sec]
MM orbit 67275 EGOI data missing 02-MAR-2008 23:05:17.949 - 02-MAR-2008 23:17:25.070	727.12100 [sec]
MA orbit 67275 EGOI data missing 02-MAR-2008 22:05:21.918 - 02-MAR-2008 22:15:25.495	603.57700 [sec]
KS orbit 67271 EGOI data gap 02-MAR-2008 15:35:15.520 - 02-MAR-2008 15:41:23.309	367.78900 [sec]
MM orbit 67272 EGOI data gap 02-MAR-2008 18:06:01.185 - 02-MAR-2008 18:07:10.690	69.505000 [sec]
SG orbit 67264 EGOI data gap 02-MAR-2008 04:15:48.461 - 02-MAR-2008 04:23:23.618	455.15700 [sec]

GS orbit 67273 EGOI corrupted product 19:11:53.091

instrument info

EGOI

1 - complete solar calibration measurements available
start time 15:42:14.313, orbit 67271,
(increase of intensity of PMD readouts during available
solar calibration measurements data:
15084 BU ->PMD2 readouts analysed with ERGO.

GOME Daily Reports Analysis 02 Mar 2008

Station ID	see above
MPH Product Confidence	OK
SPH Window Information	OK
Command Word Echo Summary	OK
Instrument Status 1A	OK
Instrument Status 1B	OK
Instrument Status 2	OK
Integration Times Channel 1	OK
Co-Adding and Cluster Mode Flags	OK
Integration Times Band 2A	OK
Integration Times Band 2B	OK
Integration Times Band 3	OK
Integration Times Band 4	OK
Scan Mirror Position	OK
Polarisation Detectors	OK
FPA Temperatures A	OK
FPA Temperatures B	OK
Charge Amp Temperatures	OK

Other Temperatures A	OK
DDHU Temperatures	OK
Optical Bench Temperatures	OK
Other Temperatures B	OK
Calibr. Lamp and Instr. Status 3	OK
Scan Mirror Motor Current	OK
Selected Temperature A	OK
Selected Temperature B	OK
Selected Temperature C	OK
Channel 1 Summation	OK
Channel 2 Summation	OK
Channel 4 Summation	OK
Log pages	OK
331/318 nm Uncal. Line Ratio	OK
Uncal. PMDs as RGB signal	OK
780 nm Uncal. Intensity	OK